

Издава српједом в суботом.

ПРЕДПЛАТА: за Краљевину СХС  
вијесечно Д 15; тројесечно Д 40;  
за Италију вијесечно лира 6; во-  
једени број 30 центенима. Огласи  
по цјенику. Поједени број Д 1-30.

# ДАЛМАТИНСКИ РАДИКАЛ

ШИБЕНИК, српједа 26. септембра 1923.

Врјој 124.

Година II.

## Iz stranke.

### Okržni zbor Narod. Rad. Stranke.

Narodna Radikalna Stranka srezovala sje-  
verne i srednje Dalmacije održala je, na 23. o-  
mju., u Splitu, okružni zbor, na kojem su učestvo-  
vali sreski predsjednici i podpredsjednici i narodni  
poslanici Dr. Desnica i Dr. Štambuk. Poslanici  
Ljuba Jovanović i Dr. Novaković poslali su zboru  
pismene poruke. Na zboru su pretresana razno  
purtički pitanja. Zbor se je obratio predsjedniku  
vlade Pašiću, Ljubi Jovanoviću i ministru finan-  
cija Stojadinoviću tražeći, u interesu žiteljstva,  
da se opet pretrese pitanje o izmjeni novčanica  
u nekad okupiranoj Dalmaciji i popravni relacija  
za sve tri zone. Usvojena je rezolucija, da se za  
unapređenje poljoprivrede u Dalmaciji, poslanici  
postaraju da od ministarstva poljoprivrede putem  
reparacija dobiju poljoprivrednih alata i plugova  
i dovoljnoj količini i prema spisku koji će se  
sastaviti. Konstituisana su za oblast Splitsku dva  
okružna odbora, jedan sa sjedištem u Šibeniku,  
drugi u Splitu. Prvi odbor sastavljaju: Dušan  
Jurković, Dr. Božo Kurajica, Dr. Niko Grubišić,  
Simo Ameri, Dušan Novaković. Drugi odbor  
sastavljaju: Dr. Ante Štambuk, Dr. Joso Jabl-  
anović, Frano Mardelić, Marko Stojanac, Lazar  
Tadić. Kao zajednički odbor za obe okruge kon-  
stituisan je sa sedištem u Splitu, slijedeći: Dr.  
Josu Jablanović, Dušan Jurković, Dr. Nikola Su-  
hotić, Mirko Kulišić. Članovi ovoga odbora su  
osvi narodni poslanici dvaju izbornih okruga.

Pokrenuta je akcija da se sjedište strankina  
organ-a "Dalmatinskog Radikalca" premesti iz  
Šibenika u Split.

## Zašto smo monarhisti?

Istorijom, do sada ne zabilježen tako o-  
groman sukob naroda, ostavio je za posljedicu  
akutnu krizu u svima granama društvenog ži-  
vota, krizu, koja je zahvatila više ili manje sve  
u srode i sve društvene redove. I nije nikakvo  
čudo, što je poratni društveni život u našoj zem-  
ljiji u znaku jedne ideje, ekonomskih i moral-  
nih permanentne krize. Današnje naše društvo  
izgubilo je potrebnu ravnotežu, napustilo je stari  
put i ne našavši novi, luta po krajnostima i po-  
kazuje znake jednog prelaznog vremena.

Da izagle iz ove stalne ideje, ekonomskih  
i moralnih kriza, naše moralno društvo činilo je  
i čini očajne napore. Kao pozitivan rezultat i  
prirodna posljedica tih napora činjenih u cilju  
iznalaska novog puta, kojim bi se imao uputiti  
naš poratni društveni i politički život. Javilo se  
je kod nas novo formiranje izvjesnih političkih  
pravaca. Da ovom prilikom u najkratčim potez-  
ima, kritički i objektivno izložimo poratnu po-  
javu i formiranje republikanskog pokreta kod  
nas cilj je ovoga članka.

Jedno od najvažnijih pitanja kojim je naše  
društvo pu osloboglenju i ujedinjenju imalo da  
se pozabavi bilo je pitanje o obliku vladavine. Ovo pitanje, — pitanje oblike i forme vladavine, — bilo je povod za stvaranje nove političke  
grupe, poznate pod imenom republikanske stranke, koja je tražila i traži republikansku formu  
vladavine, vjerujući, da je svima društvenim ne-  
redima uzrok ustavna monarhija i radi ostvare-  
nja svoga cilja preuzeula je veliku kampanju u  
našem narodu.

Poznatrano teoretski i s čisto principijelne  
tačke gledišta, ovo važno i delikatno pitanje,

pilate forme i oblika vladavine, prikazuje nam  
se na taj način, što nijedan moguć oblik vla-  
davine nema ekskluzivnog, isključivog prava bilo  
na temelju razuma bilo na moralnim principima.  
Jer, svaki od njih može biti relativno najbolji u  
odnosu na istoriju i civilizaciju došlog naroda:  
od apsolutne monarhije do republikanizma, od  
nakrsnialne državne intervencije do individualističkog minimuma. Sve ovo razumije se pod  
predpostavkom: da je svaki od ovih oblika vla-  
davine zasnovan na etičkim prilikama i da je  
sačuvan od svojih karakterističnih crta: korup-  
cije i perversije.

Svaka vlastljana vladavina — vladavina je  
za blagostanje cijelog naroda kojim se vlast.  
Ovo može u jednom stupnju socijalnog razvijati  
njegovo biti realizovano koncentrisanjem politi-  
čkog autoriteta u ruke jednog umnog vladara,  
u drugom slučaju u ruke poštene aristokracije,  
u trećem parlamentarnom vladavinom i opštim  
pravom glasa. No, ako bi monarhija ili aristot-  
rakcija postale tiranske, kapricioze ili sebične,  
— to je nesumnjivo зло. Na isti način bilo  
bi zlo, ako bi demokracija postala oligar-  
hijska i vladavina rulje. Organizovano udru-  
ženje ljudi, nesmiće se diktirati degenerisati u ne-  
organizovano udruženje rulje sa svojim "niskim  
stupnjem inteligencije i odgovornosti".

Tako izgleda, dakle, pitanje oblike i forme  
vladavine posmatrano teoretski i s čisto načelnim  
tačkama gledišta, i, pri ovakvom načelnom stanju  
potkrepljeno pitanja oblike i forme vladavine, Narodna Radikalna Stranka, — imajući u vidu so-  
cijalni stupanj razvijanja našeg naroda: garancije  
na punu slobodu i najšira politička prava koje  
nam pruža ustavna monarhija; političke prilike  
u zemlji koje su nastale odmah po osloboglenju i ujedinjenju, gdje je monarhija imala biti sto-  
žer oko koga bi se imala okupiti sve tri ple-  
mena našega naroda: kao i s obzirom na ogromne  
zasluge, koje ima za naš narod i našu dr-  
žavu narodna dinastija Karagorgjevića, — od-  
lučno je istupila sa zahtjevom: ustavne monar-  
hije pod skiptrom omiljene narodne dinastije  
Karagorgjevića.

## Bugarska u plamenu.

Premda poslednjim vijestima iz Čačkobrda  
revolucijska uzmila sve više maha. Ujedinci  
komunisti i zemljoprašnici uspjeli su da po-  
bune cijelu Južnu Bugarsku i da se dočepaju  
na jugu Bugarske, predstavlja ovog dijela Bugarske  
Od Stare i Nove Zagore na sve do Vidinu  
sve je u rukama pobuњenika.

Komunisti su organizovali sve što je  
potrebno za generalni štrajk. U ostalim de-  
lovima Bugarske isto tako se opaža veće  
i sile za već na nekoliko mjesta uspjeli  
protiv vlasti i makedonstvujućih. Vlada je  
proglašila prijekom sud, ali bez uspjeha. De-  
silo se već nekoliko slučajeva da je vojska i  
žandarmijska prešla pobuњenicima. Obja-  
vljena je mobilizacija i posljednje klase, koju  
predvode oficirski i makedonstvujući, koji su  
ostali vjeruni Čačkovu.

"Ujutru", Vladin organ, koji izlazi u So-  
fiji, priznaje da su nemiri izbili, ali šire  
tendenциjske vijosti, da je vladinim trupama  
pošlo za rukom da uguši prevaru. Međutim  
je dokazano da te vijnosti ne odgovaraju istini.  
Postoji opasnost da i u samoj Sofiji nabiju  
neredi, što bi značilo potpuni slom Ča-  
čkovljevog režima.

Поптарица пламћана у гостују.

Издaje: Окружни Одбор Народне  
Радикалне Странке у Шибенику.

Одговорни уредник: Шимаро Ђаков.

Телефон број 60.

Штампа: Нова Штамварија - Шибеник.

## Колонизација Јужне Србије и наш народ.

Osloboditi vječnog glada нашу Загору,  
значи раселити њезино становништво. Овим  
проблемом нагледа, da се је мало тко до данас  
бавио. И оно нешто било је више рекламе  
ради, без система, реда и рада. При том се ни  
најмање није плашило на његову културу, начин  
живота, рада и мишљења. У ствари он кршар,  
пастир, мајдрав и ведра, сука и оштра тера-  
пена, насељавао се од једног у као море про-  
стране, маглове вастре мочварне равнице Баш-  
ната, Бачке и Славоније. Ту на терену скученом,  
са никаквом рационалном обрадљивом спре-  
мом у околици и народу културијем, астасао  
је, ујаснуо се, да и без пајмажег женирања,  
што је за продају "продा, вемљу иада под  
аренду, пак да се опет поврати у свој родни  
крш ма којег да се од времена за времена за-  
лети, прода будашто снимљену погодбу и  
да тако продужи живот пун неекономије и  
нештете.

Fatalnost takova rada negleda, da је  
добро познато и нашим водећим круговима, те  
се је закључило са даљим таковим немаджим-  
ним, нерационалним и несистематским гаџо-  
вањем прекрime.

Tad је покушало јужном Србијом и ме-  
дином саодговарајућом структуром. Права поку-  
шаји ишли су појединачки Косово, Куманово и они  
јужнији случај у Каџифалкову, вима-  
њу 19 обитељи Каштеланских насељених у долини  
Вардаре код жељезничке станице Струмца у  
селима Худово и Валамдово. Већи покрет  
появиле се је у јесен 1921. год, где је македон-  
ски селото Отиштина за 130 породица након обли-  
ажења свији јужно спрским котлинама дошао  
до савнања да је пелагонијска котлина, осо-  
бито она око Првлеја једина која би у сваком  
погледу дала најбоље и најуспјешније увјете  
једноја здраво-смишљеној kolonizaciji станов-  
ништва наше Загоре. Она по др. Дедијеру  
представља агрокултурно "најбогатију област  
западне Македоније".

Црна вода, данашња Црна Река која про-  
тиче kroz Pelagonijsku kotlinu по усменој  
традицији било је место одакле је потекао и  
води порекло народ наше Zagore, Срби који  
су се тамо нашли, њихова ношња, мушка и женска,  
рачи обичаји при свим вгодама и не-  
загодам, пољско ратило, обрада земље, у великој  
веници сасвим имају сличност овамошњем. Ту  
сличност и порекло запамиле су и саме оно-  
машње kolonizaatorne vlasti које су необично  
загрејане мишљу "пovršana Dalmatina na  
Црновu традиционалну постојбинu!"

Osim ове сличности и постања и кли-  
матске прилике потпуно одговарају. Pelagonijs-  
ka kotlina sa tri strane oklopljena je visokim  
i prostramm planinama, punim naibolje  
pašne za огромna stada ovača, kova i goveda,  
drvra za ogrijev i japsiju. Duboko poљe испресе-  
цано malim rječicama koje сачињавају велику  
Црну Реку, a и без којих највише 3 metra  
dubinice kopanja, наје се здрава и питка вода,  
коју што више пијеш, више гладиш. Успјева  
пашњица, кокура, познати македонски дуван,  
који се рачуна да ће припелска околнica  
примити којих 50 милијуна динара.

Народ околнi старосједиoci Срби по-  
томци Марка Краљевића, остатци турaka и  
засјељених bugaraša, који с дана у дан

праподио пестају. Крај и околица једна од најроднијих и најсигурнијих у цијелој Јужној Србији. Арнаута нема, бугарске комите онамо се не појављују, а и кад би, требало би да се пролије море крви и наше и њихове, то је искључено.

До данас онамо се налазе насељене 20 породица из Кистања, из Отишића неких 50

Ови први својом нескладношћу врло храђав су дојам онамо, код народа и власти, оставили, док ови други напротив, те су и беа државне помоћи прегли да се наброје помогну. Сви пишу најбоље и најљепше.

Сви родољуби и пријатељи овог народа, који се мучи упућујте, наш свијет онамо, од тог нам двострука корист. Овамо се ослобођавамо народне мизерије и вјечите борбе са глађу, а онамо материјално и национално подижемо најбогатије наше области и легендарне крајеве за које дuguјемо много, који нам представљају будућу сртну, задовољну, богату и снажну, силну и нераздјеливу домовину потомака Марка и Милоша и свих значних и незнаних јунака.

## Rijeka -- u Narodnoj Skupštini.

Demokratski посланици упутили су интерпелацију мин. спољних дјела и мин. предсједнику о докагима на Ријeci. Dr. Perić, замјеник мин. спољних дјела dao je slijedeću izjavu:

»На ово пitanje čast mi je odgovoriti da je Kraljevska Vlada pregovarala preko delegata u paritetnoj komisiji sa vladom kraljevine Italije, kome je bio cilj izvršenje Rapalskog ugovora i sammargaritske konvencije u duhu obostranih interesa dviju susjednih država. Pregovori nisu uspjeli i Kraljevska Vlada je registrirala Rapalski ugovor, što je učinila i vlada kraljevine Italije. Ovo registriranje ugovora je ispunjeno dužnosti, koju ima svaka država, član Društva Naroda, u slučaju nesuglasica u izvršenju ugovora i da se koristi određivanja Društva Naroda. Vjerujući duboko da je interes obiju zemalja da se spor u pitanju Rijeke riješi prijateljski, vlada je izjavila gotovost da se pregovori direktno nastave. Vlada kraljevine Italije, postavljenjem generala Giardinija za guvernera Rijeke — navajila je da ona nije izvršila okupaciju — i da je voljna da pregovore nastavi. Kraljevska vlada očekuje mirno rješenje spora i nije smatrala za potrebno ni uputno da preduzima kakve druge korake koji bi na štetu interesa obiju zemalja, omeili pravilni razvoj rješenja ovog pitanja.

Radeći ovako, Kraljevska Vlada tvrdio vježe да будно прati i čuva interese svoje zemlje i svoga naroda, kojim interesima će i u buduće posvećivati svi svoju brigu, očekivajući da obe susjedne zemlje zadovoljno uživaju plodove, tolikim žrtvama stečenog mira!

## Radićeva posla.

Beogradsko »Vreme« donosi članak pod naslovom »Radićeva posla«. U tom članku se komentira Radićev djeveljanje u Londonu i očrtava se njegov neuspjeh pa se pored toga veli i ovo: »Cio utisak koji ostavlja stranovanje Radića ne može se nazvati laskavim po pretencioznog vogu kraljevskih mirovotvarača. Više naivani u Željanu svojim koje sa stvarnostima nemaju ništa zajedničko, čudan po neki put, g. Radić doista liči pomoću na nekom balkanskog proroka, ali to za suviše dobrouamjernje ljudi koji za sve stvari zeadu, da nagu eu-femistične izraze. Za one lude pak koji svim stvarima i iglavama daju njihovo pravo ime, g. Radić slučaj spada više u red neudgovornih i smješnih Don Kihota koji bi brzo napravili slom u državi, kad bi shlačnjo njima palo u dio da njome upravljuju.

Zato je da državu donekle i dobro što je g. Radić dragovoljno pošao da obavještava svijet o njoj. Možda nikakva naša propaganda ne bi donijela takve koristi kao ova koju Radić vrši protiv nas. Ostavimo dakle g. Radića da se seta po Evropi, on će više stete namijeti sebi nego nama.

## Politička situacija.

Beograd, 24. septembra.

Svi klubovi redom drže sjednice i dogovaraju se o svom radu. Iako među opozicijom strankama ima velikih razlika, to ipak ima jedna točka, koja ih približava, a to je: mržnja na radikale i negativan rad. Žalosno je, ali se mora, konstatovati, da naša opozicija nije sposobna za jedan konstruktivni rad, nije kadra da ni za jedan čas priguši svoju mržnju i da poradi u pozitivnom pravcu oko sreguvanja prilika u zemlji. Ni spoljni dogovor je mogući da utječu na našu opoziciju, da izmijeni svoju dosadanju taktiku. To se je najbolje pokazalo sada na sjednicama Narodne Skupštine, kada je cijela opozicija digla pakleni buku i pokušala da oključi dostoјanstvo Skupštine. Interes države i naroda daleko je od naše opozicije. Sitni partijski interesi njom su ovladali i ona nikako ne može da se olme i odspire njihovu uticaju.

Zemljoradnički klub održao je sjednicu, na kojoj je raspravljao o političkoj situaciji. Sjednici je prisustvovao i L. Pucelj, vogor slovenske kmetijske stranke. Pucelj je sasvim ušao u zemljoradnički klub. Na sjednici je zaključeno da stranka i dalje ostane u opoziciji.

Na sjednici glavnog odbora demokratske stranke, koja je održana u četvrtak uveče, podnet je izvještaj od članova kluba, o kome se povela diskusija. Doneta je odluka da se odlože oba kongresa demokratske omladine. Potom su raspravljane partijske stvari i proglašeni izvještaji mjesnih organizacija.

Na sjednici klerikalaca g. dr. A. Korošec podnio je izvještaj o sjednici bloka u Zagrebu. Na toj sjednici konstatovana je puna saglasnost. Diskusija je potom povedena u budućem držanju stranke u Skupštini i donesu odluka da se i dalje vodi opozicija. Potom je g. Korošec podnio referat o razgovorima sa radikalnim Ministrima, o kooperaciji radikala i klerikalaca. U ime kluba određeni su da govore o zakonu taksama gg. Žebot, Veseljak i Pušenjak.

U Skoplju je održana konferencija džemalata na kojoj je doneta odluka da klub i dalje ponaže Vladu, ali pod izvesnim uslovima koji su konačno redigovani.

Listovi donose, da Italija nudi našoj Kraljevini neke kompenzacije, da se u našu korist ispravi dosadašnja granica na nekim mestima.

Neki listovi tvrde, da je Italija spremna da nam ustupi neke krajeve oko Kastva, a drugi vele, da bi se korektura imala obaviti na granici Slovenije, tako da je Italija spremna oštupiti Idriju, Postojnu i Sv. Petar, ako naša vlada pristane na aranžman u pitanju Rijeke, kako želi Italija. Na kompetentnom mestu o ovom se nezna ništa.

U Beogradu boravi francuski senar Beranger. Sastao se je sa više naših političara i finansijera. Senator Beranger ima dužnost da se kao službeni zastupnik Francuse informira o finansijskom položaju naše države.

Dolazak bivšeg crnogorskog princa Petra Petrovića Njegoša, najmlađeg sina ratskralja Nikole, iznenadio je političke krugove. Prince Petar bio je primljen u audiencu kod N. V. Kralja. On se održao svih prava pretendencija na crnogorski prijesto i želio bi da živi kod nas kao miran državljanin. Njegova je želja da se uredi njegov položaj u vojsci. Demokratski посланици digli su se protiv njegova dolaska jer da velika narodna skupština u Podgorici od 1918. god. cijelu dinastiju za uvijek potjerala iz zemlje. U

tom smislu oni misle i podnijeti interpelaciju na vladu u Skupštini. Ovaj dolazak princa Petra u Beograd tumači se, da se crnogorska dinastija pomirila sa svojom sudbinom i da sada traži izmirenje, što će mnogo koristiti konsolidaciju unutrašnjih prilika.

Zastupnika Ministra Spoljnih Poslova, dr. N. Perića, posjetio je juče prije podne talijanski otpovjednik poslova u Beogradu i zadržan se kratko vrijeme u njegovom kalinetu.

Pregovori o rješenju rječkog pitanja u načelu još se vode i da sada se čeka na odgovor Musolinija na Paščićovo pismo.

Održan je kongres socijalističke partije u Beogradu u novom komunističkom domu. Na kongresu su riješavane partijske stvari.

## † Ivo Čipiko.

Prekuđer, 24. sept. u svom rodnom kraju, ubavim Kaštelima, ispušto je svoj veliki duh, jedan od prvaka naše novije književnosti — Ivo Čipiko. Djelite mora, krša i našega žarkoga sunca, zavolio je svoj kraj, i u svim svojim djelima opisivao je dalmatinsko Primorje i Zagorje, sva glavna lica njegovih djela bila su naši Primorci. Otočani zamišljeni, radini i poduzetni ili naši Žegorci, kršni, koščati, preplanula i naborna lica, otresiti. Niko od njega nije bolje opisao Dalmaciju njene ljude i krajeve. U »Paucima« prikazao je tako vjerno naše varoške zemlase, kajšare, kao da ih gledaš pred sobom, a isto tako i onu našu jednu sirotinju, narod, kao i onaj naš siromašni krš.

Prvo mu je djelo »Primorske duše«, a onda je slijedio prvi roman »Za kruhom«, pripovjete »Sa Ostrva« i roman »Pauci« izdala je Srp. Knjiž. Zadruga u Beogradu.

Za vrijeme balkanskoga rata Čipiko odlazi posve u Beograd, gdje je bio vrlo dobro vijen i gdje je uživao osobite simpatije Dvora i N. V. Kralja Aleksandra I. Za vrijeme svoga boravka u Beogradu, izdao je »Preljubi« i druge knjige ratnih impresija »Utisci iz rata 1912« i »Sa hrvatskih borbi« 1919.

Dr. Skerlić pišući i Čipiku među ostalim je rekao: »Čovek od temperamente, sav od mesta i krv, snažnog fizičkog života, strastven i čulan, on gleda prirodu kroz sebe i u nju unosi sebe.. Njegova snaga je u obilju života i u poeziji mora koje je on obilno uneo u svoje književno delo.... U svim njegovim pripovjetkama ima mnogo mora i svetlosti, i njegovi živi, osećajni, impresionistički opisi mora, čisti, zračni i svetli idu u najbolje opise naše književnosti.»

S Čipikom naša literatura gubi svoga najboljega pripovjedača, koji nije dao sve što je imao da dade. To je obična sudbina našega naroda. Nijedan naš veliki čovjek nije doživio duboku starost, nije mu smrt dopustila da dade svom narodu sve ono što bi mogao, već ga je prije vremena pokosila.

Slava Ivu Čipiku!

## Атентатор Рајко осуђен на 20 год. робије.

Приosteni суд је у суботу 22. израекао пресуду по криници атентатора на г. Пашића и то по чл. I. т. 7. и чл. 2 закона о заштити државе. [Пресуда гласи: но 20 година робије, попуту су унажене олакшавајуће околности.]

Za djecu Invalida. Ministar Vjera g. dr. Janić rješio je, da se o trošku Ministarstvu Vjera školuje veći broj invalidske djece i djece palih u ratu, koja su posve nezbrinjata. Na osnovu ovog rješenja Min. Vjera veliki broj nezaposlene i zapuštanje djece biće sklonjen, biće mu pomognuto da svrši školu mirno i sa puno uspjeha.

Poljoprivredna škola u Blatu. Viada je odobrila 500.000 dinara za kupovinu zemljišta za poljoprivrednu školu u Blatu.

# Домаће вијести.

**Kralj i Kraljica Biogradana** Biograda na moru, odgovorili su Nj. V. Kralj i Kraljica: G. Ivo Lukšiću, Biograd pri moru. — Primivši sa zadovoljstvom tople i rođodljive čestitke, izražene u ime građana Biograda, prilikom rođenja Naslednika Prešteta, Njihova Veličanstva Kralj i Kraljica blagovoleli su narediti da se Biogradijanima izjavi Njihova srdnačna zahvalnost. — V. d. Šef Kabinet. Punomoćni Ministar.

**Potres.** Šibenik je bio neko vrijeme manji. Potresi, koji su ovog projekta bili dosta jaki i česti, evo opet, prvih dana jeseni, ponovile se, i neini negli Šidenciama opet se pojavili. Ali sad je nemir još veći, jer ovaj potres dolazi nakon skorošnje strašnih potresa u Japanu, pa je među narodom zavlađao strah, da i Silbenik ne zadesi sudbina Tokija ili Jokohame. Ali dok je Japan poznat kao kraj, gde ima najviše vulkana na svijetu gdje su potresi česta i obična stvar, dok je Dalmacija daleko od vulkana i nema opasnosti, "da je zadesi nesreća Japana."

Nocas iza ponoci u Šibeniku i okolicu osjetilo se više slabijih potresa, dok u 2 sati a 16 časa osjetio se vrlo jak potres, koji je trajao preko 15 sekundo. Svetil se tako prepao, da su mnogi ustali i izšli na ulice.

Potres se u jačoj mjeri osjetio u srednjoj Dalmaciji oko Splita, kao i u Južnoj Italiji, otkuda i potječe.

**Rad Ženske Narodne Zadruge.** Naša agilna Ženska Zadruga, na svojoj posljednjoj sjednici zaključila je, da se dade u fond »Donia Kraljice Marije«, koji bi se imao padidi u Šibensku 200 dinara u počast uspomne Danice Hristić prve predsjednice saveza žena Kraljevine SHS. Zatim je raspravljano o kulturnim prilikama našeg grada, pa je zaključeno, da se organizuje i ove zime drže popularne predavanja. U tu svrhu će se Zadruga obratiti na razne lice, koja bi bile kadra i voljna, da je u ovom radu pomognu. Na koncu je zaključeno, da članica Zadruge g.ca prof. Zorka Skočić drži tečaj francuskoga jezika. Ovaj rad Ženske Zadruge veoma je povaljan i nadamo da će će doći razumeljivanja i odaziva i kod ostaloga građanstva. Želili bi da Zadruga čim prije započne s predavanjima i da u tu svrhu pozove na sastanak sve one, koji bi joj u tom mogli pomoći, u prvom redu nastavnike i liječnike, te da u sporazumu s njima izradi plan predavanja.

Otvor srednjih škola. Jučer, 25. ov. mij. započela je redovita obuka u gimnaziji i realnoj gimnaziji. U oba zavoda ima 647 glaka sa 16 parala.

**Kretanje u luci.** U našu luku prispio je parobrod »Napred« Dubrovačke plovidbe, koji krcu 1500 tona boksita za tvornicu aluminijsku u Ljubljani i holandski parobrod »Faun« koji krcu karbit.

**Požar.** Jučer na noć pojavio se je požar u ovdasnoj filijali Srpske Banke. Požar je bio na vrijeme opažen i ugušen, tako da veće štete nije bilo.

**Izjava** Izjavljujem da je gradsko vijest: »Jedan škandal naših vlasti, otiskana u »Dalm. Radikalu« dneva 18. I. 1923. u broju 39 meni bila predana od treće osobe. Pošto sam taj članak uvrstio neobavještenu, te nisam imao namjere da uvrstim D. r. Kožula, a jer su navodi rečenog članka neistinjati, želim što je taj članak ušao u list. — S. Čakić.

**Izlazi na vidjelo.** Nedavno je u našem listu, kao i u nekim drugim listovima u Dalmaciji, bilo govora, kako se neglječi nalazi falsificirani pečat trošarinskog ureda. Tragajem uspjelo je carinarnici, da uge u trag, iako ne samom pečatu, a to onima koji raspodaju robu sa kriomčarenjem pečatom, te je ovih dana dobjeli rješenje kojim se osuguju zlogodbi.

**Izlaci na vidjelo.** Nedavno je u našem listu, kao i u nekim drugim listovima u Dalmaciji, bilo govora, kako se neglječi nalazi falsificirani pečat trošarinskog ureda. Tragajem uspjelo je carinarnici, da uge u trag, iako ne samom pečatu, a to onima koji raspodaju robu sa kriomčarenjem pečatom, te je ovih dana dobjeli rješenje kojim se osuguju zlogodbi.

# Brzojavne i telefonske vijesti.

## Питање Ријеке.

### Талијански одговор на Пашићево писмо.

**БЕОГРАД,** 26. Пропијеле су се вијести да је стигao одговор талијанске владе на Пашићево писмо, према којима da је Италија пристала на Пашићеве предлоге. Али Италија тражи да јој се са стране Ријеке плате дасашњи трошкови за њено уздржавање од вишег desetaka milijuna лира. Пашој Краљевини формално би се признао Барш и Делта Италија је спремна да исправи границе код Задра и Кастила као и на западној страни Триглава, а такођер да би ми добили неке крајеве у Истри. Потврда ове вијести није се могла добiti.

Вијести „Матена“ о некој војној конвенцији између наше Краљевине и Италије не одговарају истини.

Др. Нинчић је оптимиста и он вјерује да

не се сада ријешити поволно питање Ријеке.

### Револуција у Бугарској.

**БЕОГРАД,** 26. Револуција у Бугарској завела је велиок маха Сељаци добро организовани са свих страна дигли су се на устанак. Снабдјевени су добро с оружјем, а предводе их бивши активни официри.

— Јучер прије подне пронијела се сенационална вијест, да су аземљорадници и комунисти заузели Софију.

Вијест још није потврђена. Министар иностраних дела послао је једног курира у Софију, да се информише о правом стању ствари у Бугарској.

— Шире се вијести, да је бугарски премијер Цанков убијен и да је Краљ Boris пошао bijeg na aeroplantu. Наводно га је од тога силом спријечио генерал Лаваров и дао га струго чувати по једном војном одјelu.

Над цијелom Бугарском проглашено је опсадно стање и пријеци суд Парламent је расputшен. Стижу вијести, да је Цанков преdao kralju demisiјu цијelog kabinet-a.

### Повратак д.ра Нинчића.

**БЕОГРАД,** 26. Министар иностраних d-ja povratno se je u Beograd. Za posljice podne sazvana je sjednica ministarskog savjeta.

### Апшење комуниста.

**ЗАГРЕБ,** 26. Полиција је ухапсила седам комуниста. Комунисти су држали тајни сastanak, на ком се расправљalo о dogođajima u Бугарској и Испањској и на којој су се чitali pošverjeniji izvještaji. Obavještena je premetchina kod više komuništa.

**Iz carstva Švercera.** Mjesna carinarnica osudila je zbog kriomčarenja spiritusa Makariju Skroza p. Tome iz Prvić-Šepurina na zaplijenu robe koja će biti prodana na javnoj licitaciji i na novčanu globu od din. 468.649,50.

**Nošenje oružja.** Pošto je utvrđeno da veliki broj lica koja po zaštiti o državi ne mogu nositi oružje, a za to nemaju čak ni propisne dozvole, to je Ministar unutrašnjih djebla postrin i ponovo ovu naredbu, navodeći da će sve one policijske organe strogo kazniti u čijim bi se mestima desilo da se prilikom sukoba pronađe oružje kod ljudi koji na isto nemaju pravo.

Naročito će se voditi računa o strancima koji nose oružje pa čak imaju za ovo i uredne dozvole, ovo će se ukinuti a oružje oduzeti. Jednovremeno pristupiće se i premetčini sumnjičivih ličnosti. Kazne za nošenje oružja bez razločnih dozvola su vrlo velike i one se ne mogu zamjeniti novcem, sem u izuzetnim slučajevima.

Već preko 80 god. najobilježnije su kućno sredstvo proti bolestima probave "Markev kapljice" koje proizvodi Gradska ljekarna u Zagrebu a glavna skladista za Šibenik i okolicu nalazi se u ljekarni Berč.

# Наши дописи.

Радући код Книна, 22. септембра.

(Крштење звока.) На 21. т. м. крштења су авона у цркви Св. Ђурђа у Радући. Поплије смрчаности, коју обавише вриједни смрчници поп. Милivoj Jelaca и поп. Јово Миодраговић, мјесно је тутовство повало госте на вјажнички ручак, на коме је изречено више патротских драмица. Вриједни и агмлији појереник „Просвете“ учител Лука Млинаревић употребио је ту агодну прилику да скупљање прилога, чemu се народ од свега срца одавао показујући тако своју спрску смјесу и разумјевање за наше просјетне установе.

Приложиже: Тутовство цркве Св. Ђурђа у Радући, члан утемеља, "Земаља", 150, Бједов Ђуро Јованов, члан утемеља, 150 i 30 дина. прилога, поп. М. Јелача 20, поп. Ј. Миодраговић 20, Кнежевић Јандре 20, Вукојевић Симо 20, Вукојевић Петар 10, Илић Владимир 20. Браћа Кутлажа 10, Рано Ђуро 10, Кнежевић Стево 10, Вукојевић Петар Јандрић 10, Војиновић Јован 10, Бједов Душан 10, Переи Јован 10, Бједов Никола 10, Војиновић Петар 20, Радић Аврам 4, Омичикус Иван 10, Бјелобрк Стеван 2, Боровић Никола 2, Бајић Ђуро 10, Кутлажа Марко 5, Љевића Димитар 5, Кутлажа Никола 3, Боровић Милош 10, Бјелобрк Ђура 2, Вујиновић Крастан 10, Танга Стеван 20, Бједов Никола 10, Радић Јован 10, Пуача Никола 10, Бједов Милош 1250, Костић Михаил 1250, Радић Никола 10, Радић Јован 10, Пуача Никола 10, Ђурђевић Тодора 1, Самарџија Илимика 1. Скупа динара 681.

Priopćeno. \*)

### О „OCEANII.“

„Novo Doba“ iz Splita u broju 194 od 24 avgusta 1923. donijeli je na str. 4. članak pod natpisom „O Oceanii“ i iznaku, da je njegov nadzor dostavljen od upravne strane као objavljanje vrhu onoga, što se u zadnje vrijeme po raznim novinama piše o tom društvu. Pošto je tom članaku dat izgled као da se radi o vijesti donekle po istoj novini i polito je da tačno pravil izvještajelj ostao nekritičan, vrlo mi je žao, što ne mogu da odgovorim direktno njemu onako као što zaslužuje njegov način navodi i što sam radi toga primoran, da Vas molim da od moje, као i od mnogo bolje upravne strane, a napose као da strane koja govoriti istinu i koja ne be boji, da će njezini navodi biti pobijeni stvarnim dokazima, izvolite donijeti u narednom broju uvažene Vaše novine ali jedče moja objavite.

I. Kampanja koja se vodi protiv uprave d. d. „Oceanii“ nikako ne može da znači objavljanje stavnice gospode nego javnu opitušku protiv njih, na koju oni ne odgovaraju za dokazima i činjenicama, iz kojih bi mogli izbiti njihova pravednosti, nego podjavljivanjem da se tobože hoće da pravi presija u stanovitom pravcu. Ako u opće to presija postoji, ona ima punu svrhu da ukloni današnju upravu d. d. „Oceanii“, koja je drustvo skoro upropastila.

II. Posljedjem Vašem izvještaju da iznese imena za njega tuži zaslužne gospode, koja su svojim postupanjem spasiла d. d. „Oceanii“ ušao narodnoj zastavi, te koja su načinila svoje poštovanje s tim što su nakupovala veći broj akcija po 140 lira da ih odvezu iz talijanskih i grčkih ruku; kad budem znao pojedinosti tu gospodu, otkriti će cijelu zakulanju igru, koja se u krije, i načini kako su kupljene te akcije i zašto je plaćena cijena od 140 lira po akciji.

III. Vaš izvještaj, u potpunom svijest da ne govoriti istinu, tvrdi da je većina akcija d. d. „Oceanii“ kod onajutku drustva bila u grčkim i talijanskim rukama i ta se netočnost može najlaže pobiti slijedećim golim all istinskih brojkama: Talijani donijeli su u društvo parobrode: Jadra 6500 ton, Radium 5250 ton, Elektra 4650 ton, Maria Teresa 4212 ton, Majdan 500 ton, Maria B 500 ton, Clio 280 ton što znači ukupno 21.883 ton; Grči donijeli su parobrod S. Spiridonie 900 ton. Naprotiv Jugoslaveni donijeli su slijedeće parobrode: Mirv 6500 ton, Zora 5560 ton, Konstena 4400 ton, Sud 4120 ton, Vladimir 1800 ton, Djelamer 1400 ton, što znači ukupno 24.080, a dodavši tomu još motoru Jeđrenjaku Renée sa 180 ton, imaju ukupno 24.200 ton. Iz toga slijedi da su Urci i Talijani zajedno donijeli 22.793 ton, dokim Jugoslaveni 24.260 ton, te su prema tomu voć od onajutku imali većinu tonaze, a dosljedno tomu morali su imati i većinu akcija osobito radi toga što su Jugoslavenski parobrodi bili u mnogo boljem stanju od talijanskih, što je kod procjene bezuvjetno ustavljeno.

Помажите „Просвјету“!

IV. Da su Jugoslaveni imali većinu akcija dokazano je takojer sa izborom prve uprave u god. 1917. u kojoj su ušla slijedeća gospoda: Bičić Ivan jugoslaven, Bogdanović Ante jugoslaven, Foresti Attilio talijan, Janković Špiro jugoslaven, Gürtnar Janko jugoslaven, Korić Ivan jugoslaven, Pajkurić Eduard jugoslaven, Pollich Ettore hrvat, Freuschen hrvat Franz njemac, Stipanović Tomo jugoslaven, Vuković vitez Antun jugoslaven; dakle od 11 članova uprave bilo ih je 9 jugoslavena, 1 talijan i 1 njemac. Do god. 1921. dali su ostavku g. Gürtnar Janko i g. Vuković vitez Antun, te je na mjesto prvoga bio izabran g. Kaić Ante jugoslaven, a na mjesto drugoga g. Negri Primo talijan; tako je do skupštine od 25 novembra 1921., kod te d. d. „Oceania“ bilo dosugnjeno nužno državi S. H. S. uprava bila sastavljena od 8 jugoslavena, 2 talijana i 1 njemca. Jeli pojmijmo da bi Talijani i Grci, da su zbilja imali većinu akcija kuo što tvrdi Vaš izvještajelj, bili dozvolili da uprava d. d. „Oceania“ bude skoro isključivo u jugoslavenskim rukama ?? Jednaki razmjer podjeli članova prema narodnosti imalo se je za Nadzorno Vijeće kao i za Ravnotežljivo.

V. Uprava d. d. „Oceania“ u svojim godišnjim izvještajima nije nikada rekla da je morala izvršiti popravke i opremu parobroda pod pritiskom talijanskih vlasti; to je sasmično stvar, koju iznositi Vaš izvještajelj jer je uprava uvek tvrdila da je popravke izvršila pod pritiskom talijanskih pomoraca. Ali kako sreća da su talijanske vlasti zbilja zaprijetile da će one o-pretniti naše parobrode i da su tu prijetnju izvršile da račun d. d. „Oceania“ !!! Tad se stalno nebi bile dogode mnoge nepodobštine, koje su sobom donijele

propast društva, kao što je na primjer slijedeći: parobrod Maria B. morao je biti popravljen u god. 1920., te prema preduženom trebovniku taj je popravak iziskivao trošak od 250.000 lira da parobrod bude opet sposoban za plovidbu i da dobije potreblju klasu; međutim uprava nije prihvatala taj trebovnik, nego je dala parobrod na popravak brodogradilištu S. Rocco u Trstu i potrošila je zu to 1.300.000 lira, dakle ništa manje nego 1.050.000 lira više nego li je bilo potrebno; ovdje treba takojer napomenuti da se je prije popravka moglo protifati ovaj parobrod za 450.000 lira, iz čega izlazi da je za popravak potrošeno tri puta više nego li je u opće parobrod vrijedio; a napose treba još istaknuti, da se u ovom vrijeme moglo navrhiti sasmični i novi parobrod za najvišu cijenu od 1.000.000 lira, te iz togu takojer slijedi da je za popravak potrošeno najmanje 300.000 lira više nego li je mogao zapadati sasmični novi parobrod !! Tekovih nepodobština, ali u nešto manjem omjeru, mogao bih navrojiti još nekoliko. Čidje tu stoji zasluga uprave d. d. „Oceania“ ?? Valjda u tom slučaju je sličnim razbacivanjem novca uprapastila društvo ??

VI. Samo donekle može se pribraziti potreba za duživanjem d. d. „Oceania“ kod Jadranske Banke u Trstu, ali nikako u onoj mjeri kao što je to uprava uveličala prekoracištvu iznjele odredbe društvenog štablja i za to prekoraćenje uprava će morati prije ili poslije odgovarati.

VII. Takojer nije nikakova zasluga što je uprava d. d. „Oceania“ kroz ovo vrijeme otplatila banki skoro sav dug od preko 8.300.000 lira kad se kod toga

uzme u obzir da su za isplatu upotrebljene sve svote primilene: a) od prodaje 2 parobroda, b) od asikuracije 2 parobroda, koja su pošla izgubljena, c) od parobroda za punih 5 godina, preko kojih nije bila podijeljena akcionerima nikakova dividenda i d) od iznosa, noji su morali biti olipšani za amortizaciju parobroda, tako da društvo poslijepo 4 godine rada u god. 1922. nije imalo nikakovih fondova niti rezervnih, niti za otmovu, niti za amortizaciju parobroda. Isplaćivanje dugova na takav način ne zahtijeva nikakove osobite sposobnosti.

VIII. Šta rade Grci i Talijani da društvo ostane u Trstu nema nikakove sveze sa njom akcijom, koja bila iste za tim da se društvo prenesu u našu domovinu S. H. S.; ali to ne ide u račun samoj današnjoj upravi i radi toga društvo se nalazi još uvijek u Trstu.

- IX. Sve i kada stvari ne bi stajale onako, kan Što sam gore naveo, i pretpostavivši da je današnja uprava spasila d. d. „Oceania“ našoj državi i s tim otklonila od nas neku sramotu, moramo pitati da li neće biti mnogo veća sramota kad pregrij u našu državu to društvo samo na papiru a bez parobroda, kao što će se stalno dogoditi bude li se putio današnju upravu da radi onako kao što je do sada radila ??

Zahvaljujući Vam unaprijed što ćete sa štampanjem ovih mojih redaka doprinijeti da se stvar u svakom pogledu razbijisti, bilježim se osolutom poštovanjem

ILIU kap. GOPČEVIĆ.

Trst, septembra 1923.


\* Za stvari pod ovom rubrikom uredništvo ne odgovara.

**Palma**  
Ne na jeftinu cijenu  
već na kakvoću

treba da pazite, kada kupujete gumene  
pele. Tražite od Vašeg postolara izričito  
Palma kaučuk pele i polplate.

## TEHNIČKI URED OSKAR KRAUS

TRST - Via S. Nicolò 4 II.



Cijene u dinarima. - Informacije i proračuni besplatno.

Opskrbljuje kroz najkraće vrijeme sa motorima na naftu i benzin, motorima DIESEL, električnim motorima i dinamima, motorima za brodove i jedrenjače, kompletne namještaj za tvornice tjestenine, mline, sprave za tištenje maslina, za mehaničke i vodnjelske radione i sve ostale vrste mašinerija s tehničkim namještajem.

## BANCA DALMATA DI SCONT D. D. PODRUŽNICA ŠIBENIK

Prima uloške na knjižice i na tekući račun. - Eskomptira mjenice. - Obavlja sve burzovne naloge te isplate na sva tuzemna mjeseta. - Izdaje čekove i kreditna pisma. - Financira trgovacka, obrtna i industrijalna poduzeća. - Obavlja sve štedioničke i bankovne poslove najkulantnije.

Brzojavni naslov: DALMASCONTO.

21

## Чок и Манојловић

Фабрика црквених воштаних свећа  
Шибеник (Далмација).

Израђује црквене воштане свеће сваке величине. - Специјална марада свећа са патрисима:

„Ко Красно Име слави  
оном и помаже!“ и  
„Мир Божји, Христос  
се роди!“

**Uspješno se oglašuje u „Dalm. Radikal“**